

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.  
 Fòra de Palma ....., 2 1/2 »  
 Números atrassats ....., 4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 peseta à conte de 16 números.

## ESPIRITISME.

Es botons comensavan à fé una competència massa descarada à n'el Dimòni; y còm ja no hey havia botó que no volgués tení sa séua ànima, de mòdo que casi no li quedavan ànimes per ell, va essè precis fé botons de baña, qu'es gènero que còm més abunda, més señal dona de que ses ànimes van allòura. Tot té, emperò, ses séues dificultats: amb s'aplicació de ses bañes en es botons, quedáren tantes ànimes sense empleo còm si hagués entrat un ministèri nou; y ventsè precisades à cercá un altra *vivendo*, se refugiaren dins es canons d'artilleria: de llavò ensá es canons ténen ànima, y el seño Krupp ocupa molt justament, dins sa mitologia des sigle XIX, es lloch que correspon à un des Déus més benefactós del poble.

D'axò resulta que s'ànima ha arribat à tení un ús, una ocupació, y un parader tan ordinari, que nòltros homos ja tenim à ménos mantenirla en es nòstro servici; y hem determinat baratarla amb un'altra cosa que fassa més mudat, y qu'estiga més à s'altura de sa nòstra època. Dexém, ydò, que ses ànimes de poch més ó ménos, muntades à l'antiga seguestan en s'ocupació santa de servá es calsons, ó de repartí metralla, però nòltros modèrns filosòfs, personnes il-lustrades que venim à essè, modestia euréra, ets *atxeros* de sa civilisació, regalèm s'ànima en el Dimoni, y armemmos d'un esperit.

Així quedá convengut y declarat per un congrés de sàbis reunits no ha molts de dies dins un nou *Partenon* situat entre Palma y es Pont d'Inca; y si bé es veritat qu'en aquella fèsta de *Minerva* hey hagué qualche *Pericles* que va tení s'atrevidement de férmos creure qu'hey ha Déu, y que s'homo (y supòs que també sa dòna, encara que no'u digués) té una cosa que li diuen esperit, en camvi no faltáren varios *Tucídides* que, més ben avenguts amb sa magestat des lloch y en ses aficions des concurs, sor-

tissen en defensa des sentit comú y de sa vertadera filosofia, demostrant còm tres y dos son cinch, y amb uns arguments que resistexan tota discussió, aquest parey de frioleres:

1.º Que no es vè qu'hey haja més ànimes que ses des botons.

2.º Que ni ànima ni esperit, s'homo no té més qu'una pédra foguera dins el còs, per mèdi de la qual, y gracies à un còp que li péga de tant en tant es fogué de sa matèria, surt un'espira qu'es sa que produhex es moviments, ses sensacions, es judicis, ses idées, ses pasions, y tota quanta manifestació, ets aubarcochs d'en temps primé, atribuhen à s'ànima.

3.º Que la tal ànima no era més que una paparrutxa inventada p'es qui un temps passavan per sàbis, amb s'objècte de porè contestá qualche cosa à n'es qui los preguntavan sobre es mistèri de sa vida.

4.º Que desde que queda demostrat que sa matèria basta per tot, *hasta* per fé boñs, no necessitam s'ànima per rès y mos podem passá sens'ella.

5.º Qu'un vertadé sàbi, un filosòf de qui fa fé, un doctòr il-luminat (encaixa que no sabem si té més de *doctor* que d'*il-luminat* ó vice-versa) un homo dotat de ciència infusa, sense necessitat d'estudis que fan pèdre es càbeys, ni de llibres que fan sòn, ni d'Universidats que no més enseñan lo qu'escriuen quatre xarradós, ni de cursos que parexan càmbres; sense més principis qu'es des *banquetes*, y sense més eynes qu'un tirapèu y una lena, pòt descubrí, demonstrá y declará per pròpia autoritat, que Déu es un'altra invenció ridícula y absurdà; qu'una cosa tan petita còm es un ser que no se veu ni *sisquiera* amb microscòpis, no es possible qu'haia creat una cosa tan gròssa còm es el mon, perque no hey ha cap siy que surta més gran y més gròs que sa mare; y que creure en Déu es una creència innecessària avuy que ja tenim per cosa evident que'l mon, y es sol, y ses estrelles, y tot quant forma l'Univers, ha estat fét bufant y fent ampolles.

Cada un d'aquests principis funda-

mentals de sa nòva ciència, que desde es santuari august de s'Hostalet d'En Cañelles ha de difundi sa llum, sa veritat y sa redenció per tota s'isla.... ¡isla venturosa! de Mallorca, va tení sa séua exacta demostració. Que no hey ha Déu ha d'essè cosa molt certa quant mos ho assegurá baix de sa séua paraula un jove que solament per modestia degué dí que no sab de rès, que rès ha estudiad, y qu'ell sòls es un obré consagrat tota sa vida à cumplí aquell refran que diu: «Qui es sabaté, que fassa sabates.» Que s'ànima no existeix heu hem de creure per fòrsa, quant un fadrí predilecta de mestre Hipòcrates va fé una declaració importantíssima, una declaració que sobre tot té es mèrit d'essè nòva, que may haviam sentida, y que mos va fé obrí uns uys còm uns salés: mos digué que'n cap de ses séues numeroses autòpsies, havia trobat s'ànima dins es cadáver. D'un metge sabiam que l'havia cercada fent operacions anatómicas à vius, y qu'avia renunciat à trobarla quant es seu confés li fé observá qu'hey ha animals à n'es qui no se pòden veure ses bañes encara que siga molt segú qu'en ténen. Però s'investigadó que mos ocupa ha duyt es seu travay més envant; l'ha cercada fent anatomies à mòrts, y ni l'ha trobada dins cap, ni ha incontrat es siti ahont estava aposentada. Queda, idò, plenament demostrat que s'ànima es una embusteria, amb tanta més rahó, quant tothòm pogué observá que s'orador de s'Hostalet, mèntres axò deya, estava més seriò que el Pare Bestard.

Tocava ja es seu torn à un'altra veritat no ménos important que ses demunt dites. Negat Déu, y suprimida s'ànima, faltava prová que si s'homo pipelletja lo matex que se monèa, y parla lo matex qu'es lloro, y alena lo matex qu'es mul, es perque es mul, y es lloro, y sa monèa, y s'homo, y tots es demés animals, ténen, com es rellotjes de butxaca, un esperit. Doná esperit à n'ets homos (y à ses dònes, que també n'hi havia) reunits à s'Hostalet d'En Cañellas, ja era anarlós per ses séues; que tan il-lustre auditòri no podia descone-

xa que sa glòria y es saborino de sa nòstra època descansan entre dos espèrits: s'esperit d'industria y s'esperit de vi. Per fòrça havia d'essè aplaudida una notícia que si tenia poch d'espiritual, tenia bastant d'espirituosa. Qu'estam venturosament baix de s'impèri d'ets esperits es cosa que no té dupta: à tot li treym s'esperit per emplearló amb sa nòstra salut y regalo; y desde s'esperit d'enclità amb que mos curam es mal de caxal, fins à n'ets esperits inquietos, amb que curarém, si Déu ho vòl, es mals de sa societat, tots ets esperits están destinats à fè en lo sucesiu sa felicitat de sa rassa humana. Y en veritat, s'invençió de s'esperit es més útil y profunda que sa de s'âma. ¿Qu'en teniam, tan matex, de s'âma? ¿Quin profit en treyem de creure que s'âma des nòstros pares, des nòstros fiys, disfrutava en el Cèl es prèmi de ses séues virtuts en vida, y qu'allà mos reuniriam à ella per tota una eternitat si sabiam imitar-la durant sa nòstra peregrinació per aquest mon? ¿Qu'en treym des consòl de resá per ses âmes de ses personnes més estimades, si tan matex no sabem si hey haurá qui rès per ses nòstres?

Val més que ses âmes del Purgatori hajan estat suprimides per ses âmes de pèga, y que inventats ets esperits, puguen posá à ses nòstres órdes tots es des millions de criatures qu'han habitat ántes que nòltros aquesta gàbia d'orats que diuen mon. ¿Quina cosa més gran no es, vèrbi gracia, que jò, que som un pòbre dimòni, petit com una formiga, puga fè vení s'esperit den Napoleon I à fermé quatre jiscos devall sa taula? ¿Quin gust no es per tú, curiós lector, porè aficá s'esperit de ta mare dins es còs d'una soméra que cada demati venga cariñosament à bramá devant es téu portal mentres se déxa trèure un tassó de llét? Desenguenemmós: esperits era lo qu'haviam de menesté: sa fè, ses creéncies religioses, es miracles, tot lo que mos venia de *lo alto*, tot axò eran supersticions ridícules, invencions estrambòtiques, preocupacions impròpies de persones il-lustrades; però axò d'ets esperits ja's altra cosa més seria, perque los enfoñam dins ses cames de sa taula, y d'allà no los dexam mòure fins que mos han prestat es seus servicis. Esperits, esperits, y no âmes era lo que necessitavam: féntmos, com diuen es francesos *esperits fòrts*, tendrem dònes esperitades, y quant mos casarem, en lloc d'essè, marit y mullé, dues âmes dins un còs, serem dos esperits dins una botella; y es dia d'els mòrts, en lloc d'aná en es Cementéri, anirem en es sallé.

Faltava sa demostració experimental de s'existència d'ets esperits, perque després de tres hores de disertá sobre tan profundes filosofies, ja's feya necessari un rato de *saynete*. No faltá, qui, per disimulá tal volta se matexa curio-

sitat pueril que picava à casi tots es concurrents, va dí molt formal qu'aquell congrés il-lustrat de filosòfiques llumuneris, no podria doná es seu fallo en tan singular Certámen, si ets apòstols de s'Espiritisme no cumplian prònte sa segona part des seu programa, ó sia s'oferiment de fè fè quatre habilitats à mitja dotzena d'esperits. Sa proposició va essè ija's de rahó! ben acuhida, y al instant posáren má à l'òbra. Ja teniam *medium*: ja hey havia ses taules apareyades: ja tot estava dispòst. Nòltros, humils espectadós, donam fè de qu'heu vérem tot molt bé: vérem fè contorsions à qualche apòstol; vérem ses convulsions des *medium*, vérem ballá una taula, vérem esclafits de riayes que feyan quatre ignorants incapassos de creure rès, vérem..... no, casi vérem ets esperits: tot heu vérem. Lo únic que no vérem fonch es Comisari de policía ó En Magárras de l'Hospital. Entretant s'impaciència des públich aumentava: cincgentes persones que s'empeñan per poderhó veure de més prop, produian un bordell que feya necessaria à n'es President na Bárbara de La Sèu en lloc de sa campaneta amb que volia imposá silènci. Tot estava à punt: sòls faltava qu'ets esperits se presentassen; però joh desgracia! quant forem à s'estrena, mos trobárem en qu'ets esperits, amb tant de bogiòt, no se porian sentí; y va essè precis dà per terminada sa sessió, y afluxarmós des *saynete*. Còm no estám en temps de tomàtigues, no tenguéran es concurrents ni *sisquiera* es consòl de ferhi un ensiam; però en camvi tenim s'esperansa de que se pròxima sessió anirà més bé, perque aquesta vegada, per poderse sentí, maldament hey haja renou, ets esperits se presentarán amb oreyes.

#### ALIQUID.

#### DUPTES.

Aquest mon es un camí  
Que quant naxém comensam;  
Que quant morim acabam  
Tota la vida ananthí:  
Y no se pòt consegui  
Ni se conseguirá may  
Aturarsé un curt espay,  
Perqu' una fòrça admirable  
Mos empeñ sempre incansable  
Sens tení gens d'aturay.

¿Ahont com à desbocats  
Mos n'anam sense volé?  
¿Ahont deuen dirigirsé  
Ets hòmos tan aviats  
Que may estan aturats,  
Ni en reposá, ni en dormí,  
Y, sempre fent via, axí  
Passam joventut, veyès...?  
¿Qui es mistèris ha comprès  
De nòstron viure y morí?

¿Nòstron clar enteniment,  
Sa nòstra pénsa valenta,  
Nòstron còr que's pit calenta  
Han de viure eternament?  
¿O arribarà un moment  
Qu' amb el còs tot finirà?  
¿Sa tomba tot heu clourà?  
¿Rès pús queda qu'un trist viure,  
Un poch de plorá y de riure?  
¿Sa mòrt tot so'n ho durà?

¿Y quant un fiy pèrd son pare,  
Un amich, son companyo,  
S'objete de son amó,  
Una desgraciada mare...  
Será una cosa rara  
Que, en el Cèl sos uys alsant,  
Cregan, ben segús estant,  
Qu'aquells per qui tant suspiran  
Son à un llòch desd'ahont los miran  
Sempre patint ò gosant?

¿S' hòmo de bé y es dolent  
Recompensa igual rebrán  
Des camí que seguirán  
Visquent bé ò malament?  
¿P' es vici hey haurá torment  
Y prèmi per sa virtut?  
¿S' innocent será abatut  
Y s'orgullós exaltat?  
¿Rebrá es càstich es malvat  
Que tant s'ho té merescut?

Un pich desvariatiuant  
Axò à mí me preguntava:  
Es fret des dupte gelava  
Lo méu còr que bategant  
De pò estava tramolant...  
Quant me paresqué sentí  
Una veu que me va dí:  
«Aquests duptes déxa aná...  
Creure impòrta y ben obrá...  
Ditxós tú si heu fas axí.»

JORDI DES RECÓ.

#### CONTESTACIÓ Á N' EN JORDI DES RECÓ.

¿Duptes dius? Jòrdi estimat!  
Còm se coneix qu'ets un jove  
Que no ha vist dins cap alcova  
De qui's mòr el trist combat!  
Si còm jò haguesses estat  
Cént pichs presenciant la mòrt,  
Amb conhòrt, ò amb desconhòrt,  
Cap miqueta duptaries  
De que vendrán altres dies  
D'horrenda ò gloriosa sòrt.

Haurias vist qualche pare  
De familia, plè d'amor,  
Que de deixarla es dolor  
Duya pintat à sa cara.  
Fesomía crueù y rara  
Que son sufriment bé deya...  
Més quant sa vista ja hey veyà  
Dins l'altra mon, s'alegrava,  
Y La Mòrt el me dexava  
Amb sa boca que li reya.

També haurias contemplat  
Qualque mòrt sense dolós

D'un incrèdui, d'un viciós,  
D'un heretge, ò d'un malvat;  
Y t' haurias admirat  
De veure'l sempre content  
Esperá es fatal moment...  
Més quant La Mòrt arribava;  
¡Quina cara que posava  
Tan faresta y eloquent!

— Per tot quant Déu va creá  
Dins la terra, té sentits  
S'homo y membres esquisits  
Per poderho disfrutá.  
S'enteniment, més enllá  
Hey veu morades precioses  
Y d'altres molt horroroses;  
¿Y no ha de poré un dia  
Sentí sa pena ò alegría  
D'aquelles creacions hermoses?

— ¿Qui no sén dins es seu cò  
Lo etèrn de son esperit?  
¿Qui no veu que es infinit  
De la vida es rich tresò?  
Lo qu'hey ha, Jòrdi, amb axò  
De viure ò morí, sòls es  
Qu'ha de mudá de desfrès  
S'esperit qu'ara t'anima  
Y ha de dú clòsca més prima  
O cài rega de més pès.

— No duptes més. Per si al cás  
Prén sempre es camí milló.  
Si saps fé es téu amatló -  
Papayona en sortirás.  
Més si rossegant t'en vas  
Dins viñes à xupá remis  
Y de filà pérds es temps  
Quant, ja sa caló acabada,  
Te matará sa gelada,  
Serás de s'estable féms.

— Considera qu'es un ví  
Ton esperit, y reclòs  
Dins sa botella des còs  
Está esperant s'aclarhi.  
Si no vas p' es bòn camí  
D'evitá que prenga s'agre,  
Duguent lo de llevat magre  
Perque torn llampant y clá;  
Sa botella en destapá  
El tirarán per vinagre.

— No hey ha vél. Lo que'l Creadó  
Ha creat no pòt finí  
Fins que cumplesta aquell fí  
Que li destiná el Señó.  
Podràs morí, però no  
Torná no rès. S'esperit  
Pòt baratá de vestit,  
Però sia en manco ò en més  
En progrés ò en retrocés  
Ha de pará a l'infinit.

PEP D'AUBENA.

## COSA DE MÚSICA.

— ¡Bergant!.... ¿perquè no has frit es cervell d'es xòt?

— Ell no en tenia... ¡era músich!

Axò surt de bona tinta: heu contá un dia un mestre de música.

«*Salve hijos de la armonia*» diu Don Pámfilo à sa zarzuela *Campanone*, quant entra y me tròba ets artistas principals de sa companyia reunits per ensayá s'òpera, à punt de darsé xiscleis. Entr'ells may arriban à un *acorde* perfét: sempre hey ha *desafinacions*. Pareix qu'en tal ram de s'art, ses *disonancis*, que molts de pichs entrat à formá part de *bellezas armónicas*, donan naxament à desavenències.

Per fòrça dèu haverhí d'havè una causa gròssa.

Encara no hem pogut veure que comensasen rinxo, rinxo, y componguen-tho còm milló poguésen acabasen un poch mes bé que lo comensat. Tot heu hem vist acabá malament ò amb fugues ò amb quatre còps sechs y d'afècte.

Vejent que la cosa anava molt à la desbaratada, se son fêtes provatures per posarhí remey. Orfeons, concèrts à n'es Circo, Teatro, Llònja; Sociedats recreatives armant seccions musicals y escòles; à cases particulàs reunionetes; fins y tot un Conservatori, que; una de dues, ò sa criatura nasqué migrañosa y amb ranola, ò sa dida duya felèra y llét dolenta, lo cèrt es que s'infant no pogué medrà, y ni untures, ni potingos, ni pedassos de grana p' es cap, ni bolquims de friseta verda, ni píldores de sustancia, ni begudes de tota casta, ni recetes de metge, ni remey de curandero, rès de rès ha servit..... y si s'estiu qui vé s'embolica amb so trèure es barramet... aubat segú.

Fins à n'el dia present, poriam tení mitjes esperances que sovinetjant ses temporades d'òpera, sa música agontás borinetjant. Però per ara l'hem feta còm En Parreta. Perque demunt es gast que dú aqueixa casta de cosa, que s'es possada à un prèu fòra terme, havent entrat còm à mòdo de una locura, tenim que ja s'ha d'afegí à dit gast, es de fé vení músichs de fòra Mallorca; y si son bòns còstan carets, y si son dolents còstan més cás, perque tot lo barato es carrestia. Y sa gent d'empresa, trèu contes, y se retorna.

Sa capella dona poquet de sí, y lo poch que dona de dèu pichs, nou, més valdria se gastás en llimosnes p' es pòbres, ò en figues seques p'ets atlòts de s'Escòla; que no pagant à músichs renoués que tant los és pegá à n'es may còm à s'encreuya, y dins la casa d'el Señó, s'hi estan còm si se trobássen à sa Plassa d'es Tancats...

També sentirem contá un dia, que quant es músichs entravan à una Iglesia à pendre part à sa fèsta, un, los demaná:

— ¿Que serà cosa bona aquesta musicada?

— Vòl que li diga... qualsevol cosa... i per lo que pagan!

Aquell qu' havia feta sa pregunta girá, y entrá à la sacristia, y fent caure

bé sa convèrsa, demaná:

— ¿Que pagan molt per aqueixa música?

— Vòl que li diga... pòca cosa... i per lo que tòcan!

De quina part hey ha més culpa? D'es qui heu fan mal y no merexan milló pago: ò d'es qui no heu pagan à bon prèu perque heu fassen bé? Axò es un punt mal de distingí, y el dexám à judici d'es nostros lectors. Es en petit un problema tant mal de resoldre còm es que dú maretjats à tots es grans homes pensadós, y à la gent que s'afica à apedassá la cosa pública, referent als mòdos y sistemes de governá ses naçons, si ha d'essè amollá ò estreña. Y se tròban per exemple, à Nort-América, rès més ampla y amollat... y matáren es President de sa República: à Russia estrenqueren fort, y se fèran seu, à tròssos, s'Emperadó: à Alemanya estrenquent y amollant, cassaren es pòbre yet y li esvergaren una perdigonada: à Italia... à Espanya... à France... per totes bandes, y fins y tot à Turquía no ténen hora segura, ni cap provatura que sia anada bé...

Lo mateix son es músichs: cap prova dona resultat: parejan cosa *refractaria* à sa *filosofia positiva transcendental* (mirau quin bolich de paraules més hermoses! caurian bé dins qualsevol alocució y proclama!)

Lo que si es cèrt, y axò no te cap casta de dupta, es que de cada dia sa cosa de música va pitjó, y que qui més hey pòsa més hey pèrd. Y ells, que justament son es qui per separat no pòden rès, rès fan per aplagarsè, y sempre van d'esbartet, es qui fan *sa barca*.

Tothom s'es unit y replegat en sociedats de tota casta, per fé qualche cosa y goñá quatra doblerets. *Banch, Crèdit, Camvi, Carril, Doks, Vapors, Harinera, Alfombrera, Cortecera, Algodonera*.... y totes ses demés; y s'en farán fins que Déu hey pòs fita... y ja surt à més d'una acció per habitant dins aquesta Ciutat. Es pintós ténen es *Fomento*... y ara, entre uns quants d'ells y uns quants lletraferits, s'*Union de Literatos y Artistas*: ets aficionats à cosa de *Il·lustració, El Ateneo*: altres *La Tertulia*: una *Escuela Mercantil*, amb un bon grapat de mils de duros, per espiellá lo necessari per arreglá gent que sàpia quina má es sa dreta: fins y tot una *Cadèmi* per enseñansa de ball de *boleros* de resultes de lo bé que vá aná tal devertiment s'estiu passat; y s'hivernada, à col-lègis y costures *Pastorells*, ahont la gent si aficava fentí caramull.... axò també du rumbo de pendre per bé... per ventura ne sortirà una societat titulada *La Pastorella*.

Tothom s'es arreglat, y devertit. Y es músichs, enrocats y espantats còm es blat de l'any tretze, y sense sèbre fé colcadura una trutja dins un solch.

A lo únic qu' han pogut arribá d'un

mòdo fundat demunt *firme*, es estat à s'organizació de sa *Banda Municipal*, vestits de verderòls: ¡allò si que fa mudat!... ¡casi, casi, fa guerrero!!

No mos desanimém: «*aun hay patria, Veremundo!*»

Encara hey ha esperansa: sa *Banda Municipal* per ventura será sa baula que aguant sa música.

TROMPA D' ORGA.

## XEREMIADES.

Hem vist es regalos que'l Rey y la Princesa y es Diputats per Mallorca han enviat per ses fèstes de ses nòves Fires, y vertaderament fan ganes de disputarlos y goñarlos. A Can Aguiló des carré de Sant Nicolau los pòt admirá tothom que vulga.

Anauhi que no vos ne panadireu.

\*\*\*

¡Hala! Pagesos, animauvos. Ses *Fires* nòves de Ciutat passan envant y s'acosten, y es hora de fé es cap viu perque cada vila trèga es partit que puga d'aquestes Fires.

Si jò fós un Batle de fòra, vendria y demanaria à n'es Batle de Ciutat que me concedis ò llogás una plassa per conta de la vila; y allà señaria trasts, y los arrendaria à n'es pagesos perqu'es dies de ses Fires hey venessan tota casta de productes, ja naturals, ja industrials, y de qualsevol altra classe. Y à n'es centro de sa Plassa hey establiria un *puesto* tancat per sa música y per una ó varies pareyes de joves guapos y ben fèts que vestissen à costum de la vila; y p'es cavallets, cossiés, dimònies, àguiles, crestes ò lo que tengués que mostrá aquell poble; y allà es decapvespres d'aquells bullosos dies hey posaria entrada personal (per exemple de mitx real) per totes ses persones que volguessen veure lo d'aquella localitat. També dins aquest *puesto* hey mostraria aquelles còses rares ò de mèrit que puga tení la vila y si no poguésen essè originals, en còpies conformes. Per aquest mèdi los treuria jò es such à ses Fires nòves en benefici des méus governats.

Voldriam qu'aquest pensament no caygués en terra.

\*\*\*

S'han publicat ja dos programes per ses nòves Fires, un per un' Exposició provincial y s'altra per un Certámen literari y artístich. Més no mos diu cap d'ells quins son es dies determinats per fé ses Fires, encara qu'un des dos assegura que dins es mes d'Agost.

Es hora ja de que s'anuncihi es programa general, perque tothom se puga prepará y fé es séus contes, y que sápiga

es públich si han d'essè en es començament ò à s'acabament des mes.

Esperam que ses Autoridats mos ho dirán prest, per porè ajudá amb totes ses nòstres forces à sa séua bona realisació.

\*

\*\*

—¿No'm vares di que mos veuriàm à Cort es divèndres à s'horabaxa?

—Sí. ¿Y què?

—Que no m'esperares.

—¿Qui heu ha dit? Jò hey vatx está dret més de tres hores.

—¡Mentida! Tú no hey estiguères més que dos minuts.

—T'enganas. Quant hey vatx arribá En Figuera señava les cinch y un quart y no m'en vatx mòure fins que va seña les vuyt y mitja.

—No't crech.

—Jò ténc testimònies que no me deixarán embuster y son es rellotge de La Sala y es qui dona còrda à n'es rellotge.

\*

\*\*

—¿Qu'hey ha rès de nòu, Pere Xesch?

—Homo; t'he diré. Avuy en dia no pòt un sortí de ca-séua que no tròpiga totduna cént dimònies que'l tèntan, uns per un estil y ets altres per s'altra.

—Es ben cèrt. ¿Y perqu'heu dius?

—Perque axí còm hey ha llochs assegurats de llamps y altres de bombes y altres d'incèndis, ara han assegurat un camí, perque es qui fujan de dimònies y de ses séues tentacions s'hi pugan passetjá segús.

—¿Y còm l'han assegurat? Conteù qu'axò es cosa curiosa.

—¿Còm? Amb creus. A n'es camí de Ciutat à Algayda n'hi han posades ara més de tres mil sètcentes cincuenta.

—No s'hi arrambará el Dimòni per allà. Ja's segú.

—Ydò, si axò creus, l'èrres. Jò ara'n vénch y hey he trobat es dimòni més gròs de Mallorca.

—Digués ydò que ses creus son falses.

—Avuy en dia tot heu falsifican fins y tot ses creus.

\*

\*\*

Es qui son aficionats à *Rompe-Cabezas*, en mallorquí *trenca-caps* poren pasá per varios carrés de Ciutat però sobre tot p'es carré nòu d'Odon Colom que allà n'hi ha un de bò que encara no l'ha sabut descifrá cap Municipal.

Recomanam sa séua solució à n'es que en passan y fujan des fanch mirant en terra, y per més acertarló los aconsellem qu'hey vajan sense servellera.

\*

\*\*

—Sa madona de Son Ros  
Perqu'un jove que du *rus*  
Li va descompondre un *rís*  
Va beure un poch d'aygo *rás*.  
¡Valga que no li fé *res*!

\*

## PORROS-FEYES.

SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Mal d'altre riayes son.

SEMLANSES.—1. En que pela.

2. En qu'hey ha Municipals.

3. En que cau.

4. En que'l passan.

TRIÀNGUL....—Marcha-March-Mar-Ma-M.

PREGUNTES...—1. A n'es temps.

2. A n'es fusté que fa es bauls.

3. A n'es rellotge.

4. Alená.

FUGA.....—Qui fa un pané fa un còco.

ENDEVINAYA.—Un didal.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—Un Pollo.

Sis:—Un Zulu y Metirrotzini.

Sét:—Un Retratista aferradís.

Y una no més.—Na Toninayna, à les deu y mitxa y Un Enamorat.

Mos han remès es següents versos:

A S'ATLOTA CASADISSA.

Si es *Sardiné* s'es casat

Per axò no tengues pò

Sempre me tendràs à jò

Si es que no n'hajas trobat.

Duch levita, som hermos,

Bromista còm es primè,

Es piano el toch molt bé

Y dòblies en duch per dòs.

Diguem ara si't conve

Fé ó no tal casament;

Digamhó perque impacient

Sa respòsta esperaré.

UN POLLO.

Diumenge, sortint de missa,  
Es *Sardiné* va lletgi  
Sa glòsa que posà aquí

Una *Atòta casadissa*.

Y à n'axò pòt contestar

Que, si b'ja's fà sa ròba,

Encara fadri se tròba

Por lo que guste mandar.

Li serveca per avis;

Y si es per axò que plòra,

Ja veu qu'ara encara es hora

D'enganxà es *Festetjadis*.

—

GEROGLIFICH.



No mesa DC r PA.

J. SEUGITRA.

SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assembla un homò à una trompa?

2. ¿Y ses posessions à n'es Cristianisme?

3. ¿Y Hèrcules à la Sèu?

4. ¿Y un elefant à qualche músich?

x.

FUGA DE CONSONANTS.

Y. D. B.R.L C.D. G.T. N V.L M.L

J. S.

ENDEVINAYA.

Plat sobre plat

Un cavallé anomenat,

Una jaya xeperuda

Y molta de gent menuda

Que passa per un forat.

SEN PERINS.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

2 ABRIL DE 1881.

Estampa den Pere J. Gelabert.